

Standardi performansi menadžmenta bezbjednosti puteva

MILENKO R. ABARKAPA, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora

Prethodno saopštenje
UDC: 005.934:656.1
006.85

DOI: 10.5937/tehnika1602293C

Kontrolisanje upravljanja bezbjednošću saobraćaja na putevima podrazumijeva proces kojim se dolazi do informacija da li se bezbjednost saobraćaja unaprjeđuje u mjeri ostvarivanja postavljenih ciljeva. Proces kontrolisanja ima tri osnovna elementa: definiranje performansi i standarda, mjerjenje tekućih performansi i upoređivanje sa postavljenim standardima i unaprjeđenje tekućih performansi, ako odstupaju od postavljenih standarda. Standardi performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva su fokusirani na mjerjenje performansi, u pogledu njihovog dizajna i osobenosti, da bi podržali unaprjeđenje performansi sistema bezbjednosti puteva i tako, u konatom, poboljšali bezbjednost saobraćaja na putevima. Definiranje standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva, osim što opredjeljuje dizajn sistema za mjerjenje performansi, direktno postavlja zahtjeve i njim ispunjenjem će se proizvoditi poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na putevima. Sistem menadžmenta bezbjednošću saobraćaja na putevima, zasnovan na standardima performansi bezbjednosti saobraćaja, sa fokusom na rezultate, provodi i kontinuirano poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, dugoročno ostvarujući „vision zero“, filozofiju bezbjednosti saobraćaja na putevima dajući život i zdravlje ovjek vremeni i njegove mobilnosti i drugih ciljeva saobraćaja.

Ključne riječi: performansa, standard, menadžment bezbjednosti puteva

1. UVOD

Podizanje opšte bezbjednosti i kvalitete putne mreže je dobrobit svih učesnika u saobraćaju, posebno u jugoženijih (pješaci, biciklisti i motociklisti) je nacionalna aktivnost preporučena Globnim planom Dekade akcije za bezbjednost saobraćaja na putevima 2011-2020 [1], zasnovanim na preporukama Svjetskih izvještaja o prevenciji povreda i smrtnosti na putevima [2] [3] i predloženim od strane Komisije za globalnu bezbjednost na putevima [4].

Ostvarenje ovog cilja može se postići i kroz uvođenje procjene infrastrukture puteva i ciljno poboljšanje bezbjednosti prilikom planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije puteva.

Stubom aktivnosti na nacionalnom nivou Bezbjednički putevi i kretanja preporučeno je da treba obuhvatiti i zvojni i promovisati standardizaciju i dizajniranje bezbjednih puteva, u kojima su uključeni i ljudski faktori i dizajn vozila [1].

Adresa autora: Milenko Abarkapa, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Žrtava fašizma bb, Crna Gora

Rad primljen: 09.11.2015.

Rad prihvoren: 18.02.2016.

Sistem menadžmenta kvalitetom [5], sistem menadžmenta rizikom [6] i sistem menadžmenta bezbjednosti saobraćaja na putevima [7] imaju za cilj da pomognu sistemu bezbjednosti saobraćaja na putevima da uspostavi efektivnost u postizanju nacionalnih ciljeva za smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i smanjenje smrtnog i teškog povreda u saobraćaju u nezgodama na putevima.

Da bi se to postiglo potrebno je ostvariti poboljšanje sveukupnih performansi sistema bezbjednosti saobraćaja na putevima, kako bi se obezbijedilo kontinuirano poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na duži rok. S obzirom da je krajnji cilj primjene standarda unapređenje performansi sistema bezbjednosti saobraćaja na putevima i kako je svrha standarda povećanje efikasnosti sistema bezbjednosti saobraćaja kroz primjenu procesnog pristupa, u radu su razvijani standardi performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva, jer je putna infrastruktura stub nacionalne politike bezbjednosti putnog saobraćaja.

2. SISTEM MENADŽMENTA BEZBJEDNOŠĆI U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

Menadžment bezbjednosti saobraćaja na putevima može se posmatrati kao proces planiranja, organizovanja i kontrolisanja aktivnosti, kao i korištenja

raspoloživih resursa pri ostvarivanju postavljenih ciljeva u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima (slika 1) [8].



Slika 1 - Proces upravljanja bezbjednošću u saobraćaju na putevima. [8]

Kontrolisanje upravljanja bezbjednošću u saobraćaju na putevima podrazumijeva proces kojim se dolazi do informacija da li se bezbjednost saobraćaja unaprjeđuje u mjeri ostvarivanja postavljenih ciljeva. Proces kontrolisanja ima tri osnovna elementa:

- definisanje performansi i standarda,
- mjerjenje tekućih performansi i
- upoređivanje sa postavljenim standardima
- usaglašavanje tekućih performansi, ako odstupaju od postavljenih standarda.

3. STANDARD SISTEMA MENADŽMENTA BEZBJEDNOŠĆI U SAOBRĂAJU NA PUTEVIMA ISO 39001:2012

Standard sistema menadžmenta bezbjednošću u saobraćaju na putevima ISO 39001:2012 [7] definiše zahtjeve za menadžment bezbjednosti saobraćaja na putevima (Road Traffic Safety - RTS), da bi se smanjila smrtna stradanja i teška povređivanja lica u vezi s saobraćajnim nezgoda.

Standard uključuje zahtjeve za razvoj i sprovođenje odgovarajuće politike RTS, razvoj ciljeva RTS i kriterijumih planova, koji uzimaju u obzir pravne i druge okvire i uslove, dobre prakse, kognitivne i informacijske elemente i kriterijumima koji se odnose na RTS, identifikaciju, kontrolu i upravljanje rizicima u bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Proces upravljanja bezbjednošću saobraćaja na putevima može se organizovati u sedam sektora: kontekst, rukovođenje, planiranje, podrška, operativnost, upravljanje performansama i poboljšanje. Svaki sektor je podijeljen na podsektore, pa se ocjena uspješnosti

određuje za svaki podsektor, sektor i sistem u cjelini (slika 2).



Slika 2 - RTS menadžment sistem prema ISO 39001:2012

4. STANDARDI PERFORMANSI SISTEMA MENADŽMENTA BEZBJEDNOSTI PUTEVA

Standardi performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva su fokusirani na mjerjenje performansi, u pogledu dizajna i osobnosti, da bi podržali unaprjeđenje performansi sistema bezbjednosti puteva i tako, u konjunciji, poboljšali bezbjednost saobraćaja na putevima.

Definisanje standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva, osim što opredjeljuje dizajn sistema za mjerjenje performansi, direktno postavlja zahtjeve njegovom uspostavljanju i se proizvoditi poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Za mjerjenje performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba uspostaviti sljedeće standarde:

Tabela 1. Standardi za mjerjenje performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva

| | PERFORMANSA | STANDARD |
|----|--|---|
| 1 | odgovornost za bezbjednost puteva | uspostiti odgovornost za puteve, zatim prije enje bezbjednosti puteva, a posebno projektanata i urbanista vezanih za puteve, kroz sprovo enje fiskalno-odgovornih mjer i godišnje izvještavne o bezbjednosti, trendovim i izvršenim popravkama |
| 2 | postavljanje ciljeva bezbjednosti puteva | organizirati dležni za puteve i imati obavezu da postavljaju bezbjednosne ciljeve, kako bi eliminirali visok rizik na putevima, do 2020. godine |
| 3 | finasiranje programa za bezbjedniju putnu infrastrukturu | podsticati se organizacijama dležnim za puteve da 10% budžeta u mijenjenog izgradnji i rekonstrukciji putne mreže, izdvojivajući resurse posvijete bezbjednijoj putnoj infrastrukturi |
| 4 | imenovanje specijalne liste za bezbjednost puteva | imenovati se specijalisti za bezbjednost puteva, odnosno formirati tim specijalista za prezentaciju i poboljšanje bezbjednosti puteva |
| 5 | promovisivanje pristupa „bezbjednog sistema“ | promovisati se pristup „bezbjednog sistema“, sa ciljem da se putevi bolje prilagode ljudskim mogućnostima i da se uzme u obzir njivost ljudi |
| 6 | monitoring bezbjednosti puteva | prati se rezultati ulaganja u putnu infrastrukturu od strane načelnika lokalnih organizacija dležnih za puteve, banačkih i drugih agencija |
| 7 | planiranje korištenja zemljišta | planirati njem optimalnog korištenja zemljišta, uvažiti potrebe za bezbjednjim kretanjem, uključujući pristup potrebnim ihtjevima tržišta, geografskim i demografskim uslovima |
| 8 | uključivanje procjene bezbjednosti puteva prije donošenja odluka | podsticati se organizacijama dležnim za donošenje odluka u vezi s planiranjem ihtjevom, da uključuje procjene bezbjednosti puteva prije donošenja odluka |
| 9 | razvoj procedura za kontrolu bezbjednosti puteva | podsticati se organizacijama dležnim za puteve da razvijaju i primjenjuju procedure za kontrolu, kako bi se spriječilo nebezbjednost u njihovim putevima |
| 10 | mapiranje smrtnih stradanja i teških povreda uvanja lica i opasnih mjesta na putu | podsticati se organizacijama dležnim za puteve da utvrdjuju broj i lokaciju smrtnih stradanja i povreda uvanja po vrsti korisnika puteva, koi uključuju faktoe infrastrukture koji utiču na rizik za svaku grupu korisnika i da identificiraju opasna mjesto (crne temelje) ili mjesto gdje se događaju nezgode sa teškim posljedicama i preduzeti mjeru za poboljšanje |
| 11 | provjera bezbjednosti postojećih puteva | razviti i primjenjivati procedure i organizovati provjeru bezbjednosti postojećih puteva u cilju poboljšanja bezbjednosti na putevima |
| 12 | primjena efikasnih tehnikih mjera na postojećim putevima | podsticati primjenu efikasnih tehnikih i drugih mjera u cilju poboljšanja bezbjednosti na infrastrukturnim putevima |
| 13 | primjena tehnikog regulisanja saobraćaja na ulicama u naselju | podsticati primjenu tehnikog regulisanja saobraćaja na ulicama u naselju, koja uključuje saobraćajno-tehnike i sve aktivnosti kojima se utvrdjuje režim saobraćaja na ulicama u naselju |
| 14 | kontrola brzine na putevima | podsticati organizacije dležne za puteve da preuzmu vodu u ulogu u kontroli brzina na putevima |
| 15 | kontrola izvođenja radova | podsticati organizacije dležne za puteve da preuzmu vodu u ulogu u kontroli kvaliteta i efiksnosti izvođenja i dovršenja na putevima |
| 16 | obezbjediti izvođenja radova | podsticati organizacije dležne za puteve da preuzmu vodu u ulogu u kontroli sprovođenja bezbjednosti u radnih zonama |
| 17 | postavljanje donje granice bezbjednosti puteva | podsticati organizacije dležne za puteve da postavljaju novi dizajn i putne investicije, koji bi osigurali da bezbjednosne potrebe u srednjem vremenu budu uključene u novih projektima |
| 18 | nezavisne procjene bezbjednosti puteva | podsticati organizacije dležne za puteve da koriste nezavisne procjene bezbjednosti puteva i vrše nezavisne provjere bezbjednosti prilikom planiranja, projektovanja, izgradnje, upravljanja i održavanja novog putnog projekta i da obezbijede da se preporuke revizije propisno sprovode |
| 19 | stvaranje multisektorskog partnerstva | podsticati organizacije dležne za puteve da stvaraju nejeprofiterstvene surazmjeni među načelnicima lokalnih organizacija, civilnim društvom, edukatorima i privrednim sektorom, kako bi se osiguralo dobro razumijevanje i primjena principa projektovačke bezbjednosti infrastrukture |

| | PERFORMANSA | STANDARD |
|----|---|---|
| 20 | promovisanje obuke o bezbjednosti puteva | promovisati obuku o bezbjednosti puteva i edukaciju iz oblasti niskog budžetnog inženjeringu, revizije i ocjene bezbjednosti na putevima |
| 21 | razvoj i promovisanje standarda | razvijati i promovisati standardne dizajne bezbjednih puteva |
| 22 | promovisanje istraživanja | promovisati istraživanje i poboljšanje u bezbjednosti putne mreže |
| 23 | objavljivanje rezultata istraživanja | zvršiti objavljivanje rezultata istraživanja modela bezbjednijih infrastruktura puteva i potrebnu visinu ulaganja |
| 24 | promovisanje primjene novih tehnologija | promovisati primjenu novih tehnologija sa ciljem smanjenja nezgoda na putevima (pametni putevi, monitoring vremenskih uslova, upravljanje u tunelima, izmjenjiva signalizacija i sl.) |
| 25 | promovisanje pokaznih projekata za procjenu inovacija | promovisati pokazne projekte za procjenu inovacija i unaprijeđenje bezbjednosti, posebno jugočenijih učesnika u saobraćaju |
| 26 | unaprijeđenje evidencije o putevima i saobraćajnoj signalizaciji | unaprijeđivati i ažurno voditi evidencije o putevima, saobraćajnoj signalizaciji i putnoj opremi |

5. UVO ENJE STANDARDA PERFORMANSI SISTEMA MENADŽMENTA BEZBJEDNOSTI PUTEVA

Uvo enje standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba da bude nacionalna aktivnost, jer je od javnog značaja za bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, posebno jugočenijih (pješak, biciklist i motociklist), u kojoj vode u ulogu treba da imaju nacionalne vlade, preko organa nadležnog za nacionalne standarde, u saradnji sa ministarstvima nadležnim za saobraćaj, zdravlje, policiju, pravosuđe, obrazovanje, urbano planiranje.

Uvo enje standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva ne može biti supstituisano uvo enjem savremenih procedura kontrole bezbjednosti puteva prema Direktivi 2008/96/EC Evropskog parlamenta i Vijeće [9].

Naprotiv, standarde performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba definisati i uvesti prije ili za vrijeme uvo enja savremenih procedura kontrole bezbjednosti puteva, jer postavljeni standardi treba da posluže u proceduri kontrole bezbjednosti puta za mjerjenje tih performansi bezbjednosti puta, na osnovu kog mjerjenje će se dati ocjena o eventualnoj neusaglašenosti pojedinih performansi i potreba za korektivnim intervencijama, koje će omogućiti poboljšanje tih performansi, kako bi se obezbijedilo kontinuirano poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na duži rok.

Kako je Direktiva obavezala države lanice EU, da do kraja 2010. godine, uvedu i sprovode postupke koji se odnose na kontrolu bezbjednosti transevropskih puteva i kako se Direktiva može koristiti za državnu putnu infrastrukturu i koja nije dio transevropske putne mreže, to je u većini zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja aktuelizovana potreba za definisanjem i

uvodenjem standarda performansi bezbjednosti puteva.

Finasiranje uvo enja standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba da bude izdvajanjem iz budžeta namijenjenog izgradnji i rekonstrukciji putne mreže za programe posvećene sigurnijoj infrastrukturi puteva. Monitoring uvo enja standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba da vrše državni organi nadležni za bezbjednost puteva, preko nezavisnih konsultanata.

6. ZAKLJUČAK NA RAZMATRANJA

Standardi performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva su fokusirani na mjerjenje performansi, u pogledu dizajna i osobenosti, da bi podržali unaprijeđenje performansi sistema bezbjednosti puteva i tako, u konandom, poboljšali bezbjednost saobraćaja na putevima.

Definisanje standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva osim što opredjeljuje dizajn sistema za mjerjenje performansi, direktno postavlja zahtjeve njegovom uspunjenjem i proizvoditi poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na putevima.

S obzirom da je krajnji cilj primjene standarda unaprijeđenje performansi sistema bezbjednosti saobraćaja na putevima i kako je svrha standarda povećanje efikasnosti sistema bezbjednosti saobraćaja kroz primjenu procesnog pristupa, u radu je predloženo (razvijeno) 26 standarda za performanse bezbjednosti puta.

Uvo enje standarda performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba da bude aktivnost na nacionalnom nivou, značajna za bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, posebno jugočenijih (pješak, biciklist i motociklist).

Vode u ulogu treba da imaju nacionalne vlade, preko organa nadležnih za nacionalne standarde, u

saradnji sa ministarstvima nadležnim za saobraćaj, zdravstvo, policiju, pravosuđe, obrazovanje, urbano planiranje. Standarde performansi sistema menadžmenta bezbjednosti puteva treba definisati i uvesti prije ili za vrijeme uvođenja savremenih procedura kontrole bezbjednosti puteva, jer postavljeni standardi treba da posluže u proceduri kontrole bezbjednosti puta za mjerjenje tekućih performansi bezbjednosti puta, na osnovu kog mjerena će se dati ocjena o eventualnoj neusaglašenosti pojedinih performansi i potreba za korektivnim intervencijama, koje će omogućiti poboljšanje tih performansi, kako bi se obezbijedilo kontinuirano poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na duži rok.

Sistem menadžmenta bezbjednosti saobraćaja na putevima, zasnovan na standardima performansi bezbjednosti saobraćaja, sa fokusom na rezultate, produžiće i kontinuirano poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, dugoročno ostvarujući „vision zero“, filozofiju bezbjednosti saobraćaja na putevima, su život i zdravlje ovjekovljivim od njegove mobilnosti i drugih ciljeva saobraćaja.

LITERATURA

- [1] WHO, Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. (2011) <http://www.un.org/en/roadsafety/2011.12.15>
- [2] WHO, World report on road traffic injury prevention. Geneva. (2004) <http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241562609.pdf/2010.09.01>
- [3] WHO, Global status report on road safety – time for action. Geneva. (2009) <http://www.un.org/ar/roadsafety/pdf/roadsafetyreport.pdf/2010.05.20>
- [4] Commission for Global road safety, Make Roads Safe - A Decade of action for road safety. (2009) <http://www.fiafoundation.org/our-work/make-roads-safe/2011.04.10>
- [5] JUS ISO 9000: 2001, Sistemi menadžmenta kvalitetom – osnove i rješenje. SZS. (2001) https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=301/2014.10.12
- [6] ISO, Risk Management - Principles and guidelines: ISO 31000:2009. (2009) http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43170/2012.05.10
- [7] ISO, RTS–Road Traffic Safety: ISO 3901:2012. (2012) http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.-htm?csnumber=44958/2014.10.15
- [8] abarkapa, M, Jovanović, D, Vešović, V., Mogući pravci unaprijeđenja bezbjednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama Crne Gore. Međunarodna konferencija Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici. Kragujevac. (2015) <http://bslz.org/paper/288/2015.-09.06>
- [9] EP, Directive 2008/96/EC of the European parliament and of the Council - On road infrastructure safety management. 2008. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:319:-0059:0067:EN:PDF/2011.05.5>

SUMMARY

PERFORMANCE STANDARDS OF ROAD SAFETY MANAGEMENT

Road safety management controlling means the process of finding out the information whether the road safety is improving in a measure to achieve the objectives. The process of control consists of three basic elements: definition of performances and standards, measurement of current performances and comparison with the set standards, and improvement of current performances, if they deviate from the set standards. The performance standards of road safety management system are focused on a performances measurement, in terms of their design and characteristics, in order to support the performances improvement of road safety system and thus, ultimately, improve the road safety. Defining the performance standards of road safety management system, except that determines the design of the system for performances measurement, directly sets requirements whose fulfillment will produce a road safety improvement. The road safety management system, based on the performance standards of road safety, with a focus on results, will produce the continuous improvement of road safety, achieving the long-term "vision zero", the philosophy of road safety, that human life and health take priority over mobility and other traffic objectives of the road traffic.

Key words: performance, standard, road safety management